



Vlada Crne Gore
Generalni
sekretarijat



Broj: 11-011/26-2703/3

Podgorica, 9. jul 2026. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

PODGORICA

Na sjednici održanoj 9. jula 2026. godine, Vlada Crne Gore utvrdila je
amandmane na Predlog zakona o hemikalijama.

Amandmani glase:

AMANDMAN 1

U članu 14 Predloga zakona stav 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Upozorenje iz stava 1 ovog člana mora biti ispisano jasno i vidljivo na crnogorskom jeziku.

Dobavljači mogu na etiketi koristiti i druge jezike, kao i dodatne oblike pristupačnog označavanja, uključujući Brajevo pismo, pod uslovom da su ti podaci identični sa upozorenjem iz stava 1 ovog člana i da se njihovim isticanjem ne umanjuje jasnoća, vidljivost i čitljivost obaveznih elemenata označavanja na crnogorskom jeziku.“

Obrazloženje:

Predloženim amandmanom vrši se izmjena stavova 2 i 3 u članu 14 Predloga zakona o hemikalijama, radi dodatnog usklađivanja Predloga zakona o hemikalijama sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija, kao i radi otklanjanja moguće prepreke slobodnom kretanju robe nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Propisivanje obaveznog navođenja upozorenja na Brajevom pismu na etiketi hemikalija, iako predstavlja mjeru usmjerenu ka unapređenju

pristupačnosti, može predstavljati nesrazmjerno opterećenje za privredne subjekte.

Imajući u vidu navedeno, predloženom izmjenom se zadržava obaveza da oznake opasnosti i pisana upozorenja budu jasno, vidljivo, čitljivo i neizbrisivo ispisani na crnogorskom jeziku, dok se Brajevo pismo ne propisuje kao obavezni element označavanja. Istovremeno, dobavljačima se ostavlja mogućnost da, pored obaveznih elemenata označavanja, koriste i druge jezike, kao i dodatne oblike pristupačnog označavanja, uključujući Brajevo pismo, pod uslovom da su navedeni isti podaci i da se time ne umanjuje jasnoća, vidljivost i čitljivost obaveznih elemenata označavanja na crnogorskom jeziku.

Na ovaj način obezbjeđuje se usklađenost sa pristupom Evropske unije, zadržava mogućnost korišćenja Brajevog pisma kao dodatnog oblika pristupačnog označavanja i izbjegava propisivanje obaveze koja bi nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji mogla biti tretirana kao prepreka slobodnom kretanju robe na unutrašnjem tržištu.

AMANDMAN 2

U članu 76 Predloga zakona stav 1 tačka 8 riječi: „i Brajevom pismu“ se brišu.

Obrazloženje:

Predloženim amandmanom vrši se usklađivanje sa amandmanom broj 1 budući da je izmjenama u članu 14 došlo do zadržavanja obaveze da etiketa mora biti označena jasno i vidljivo na crnogorskom jeziku, dok se Brajevo pismo više na navodi kao obaveza, već kao mogućnost dodatnog označavanja.

AMANDMAN 3

Poslije člana 79 Predloga zakona dodaje se novi član koji glasi:

„Obaveza klasifikacije, označavanja i pakovanja supstanci

Član 80

Supstance koje su stavljene na tržište prije stupanja na snagu propisa iz člana 6 ovog zakona ne moraju biti klasifikovane, označene i pakovane u skladu sa odredbama koje se odnose na klase opasnosti: endokrina disrupcija za zdravlje ljudi, endokrina disrupcija za životnu sredinu, PBT/vPvB i PMT/vPvM svojstva, do 1. novembra 2026. godine.

Smješe koje su stavljene na tržište prije stupanja na snagu propisa iz člana 6 ovog zakona ne moraju biti klasifikovane, označene i pakovane u

skladu sa odredbama koje se odnose na klase opasnosti iz stava 1 ovog člana do 1. maja 2028. godine.

Supstance i smješe koje su klasifikovane, označene i upakovane u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu propisa iz člana 6 ovog zakona, a koje su stavljene na tržište prije 1. jula 2026. godine, ne moraju se klasifikovati, označavati i pakovati u skladu sa odredbama koje se odnose na procjenu dostupnih informacija, procjenu supstanci koje sadrže više od jednog sastojka, procjenu i klasifikaciju smješa, granične koncentracije, izbor obavještenja o mjerama predostrožnosti, izuzetke od označavanja i posebna pravila za digitalno označavanje i ponovno punjenje, do 1. jula 2028. godine. Supstance i smješe koje su klasifikovane, označene i upakovane u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu propisa iz člana 6 ovog zakona, a koje su stavljene na tržište prije 1. januara 2027. godine, ne moraju se klasifikovati, označavati i pakovati u skladu sa odredbama koje se odnose na identifikaciju supstanci u smješi, format, veličinu i izgled etikete i pravila za upotrebu digitalne etikete, do 1. januara 2029. godine.“

Obrazloženje:

Amandman se predlaže radi pravno-tehničkog usklađivanja, jer se njime uređuje odložena primjena pojedinih obaveza klasifikacije, označavanja i pakovanja hemikalija.

Kako se radi o prelaznom režimu koji utiče na primjenu zakonskih obaveza, ovu materiju je potrebno propisati zakonom, u okviru prelaznih i završnih odredaba, a ne podzakonskim aktom.

Predloženim rješenjem obezbjeđuje se pravna sigurnost i daje se razuman rok subjektima koji su supstance i smješe već stavili na tržište da se usklade sa novim zahtjevima.

AMANDMAN 4

Dosadašnji čl. 80, 81 i 82 postaju čl. 81, 82 i 83.

Obrazloženje:

Predloženim amandmanom vrši se prenumeracija zbog dodavanja novog člana.

POTPREDSJEDNIK
Mr Aleksa Bečić

